

Snip Project 2020 -2021 Mine grid Drill Hole Locations and Orientations

Hole-ID	Easting (m)	Northing (m)	Elevation (m)	Length (m)	Azimuth (°)	Dip (°)
S20-045	4212.0	1971.8	282.0	36.0	0.0	-75.0
S20-046	4212.0	1971.8	282.0	347.0	0.0	-60.0
S20-047	4212.0	1971.8	282.0	341.0	0.0	-45.0
S20-048	4212.0	1971.8	278.0	398.0	0.0	-75.0
S20-049	4633.4	1880.6	521.0	519.0	0.0	-60.0
S20-050	4633.4	1880.6	521.0	555.0	0.0	-45.0
S20-051	4852.3	1783.2	724.0	852.0	0.0	-70.0
S20-052	4852.3	1783.2	724.0	777.0	0.0	-47.0
S20-053	4852.3	1783.2	724.0	717.0	0.0	-53.0
S21-054	4852.0	1783.0	724.0	824.0	340.0	-65.0
S21-055	4272.7	1706.7	293.2	279.6	345.8	-65.1
S21-056	4273.9	1708.0	293.2	243.0	349.1	-53.0
S21-057	4273.6	1707.6	293.2	241.0	0.3	-50.1
S21-058	4273.8	1707.2	293.2	252.6	358.2	-56.1
S21-059	4273.6	1705.7	293.2	33.5	0.1	-65.0
S21-060	4141.1	1834.0	239.4	106.2	359.0	-65.9
S21-061	4053.8	1818.8	190.0	81.1	0.3	-50.1
S21-062	4053.8	1819.3	190.0	88.3	0.4	-68.3
S21-063	4084.6	1847.1	214.7	139.0	328.0	-76.9
S21-064	4085.0	1847.9	214.7	103.0	345.0	-56.9
S21-065	4049.3	1869.1	189.9	41.4	9.2	-51.1
S21-066	4076.7	1890.0	197.6	65.4	1.2	-55.1
S21-067	4067.9	1897.9	198.4	22.6	360.0	-51.2
S21-068	4094.5	1900.6	209.0	28.0	357.0	-51.0
S21-069	4115.4	1906.5	217.2	64.7	10.9	-45.1
S21-070	4272.8	1707.9	293.2	252.0	0.0	-64.8
S21-071	4064.9	1897.4	198.4	10.6	360.0	-51.0
S21-072	4273.8	2057.1	332.4	132.9	353.1	-64.1
S21-073	4275.4	2058.1	332.4	124.8	8.0	-52.2
S21-074	4275.5	2058.0	332.4	133.2	15.0	-60.1
S21-075	4284.8	2066.5	337.6	146.1	33.9	-53.1
S21-076	4304.4	2041.7	330.7	139.8	30.2	-50.1
S21-077	4315.4	2085.2	349.3	99.2	30.2	-56.1
S21-078	4316.5	2083.8	349.3	116.1	30.9	-70.0
S21-079	4360.7	2116.8	371.7	88.5	10.0	-45.0
S21-080	4377.4	2114.1	367.8	110.0	19.0	-58.0
S21-081	4377.7	2113.9	367.8	116.0	30.9	-50.0
S21-082	4378.1	2114.0	367.8	101.7	55.9	-57.1
S21-083	4406.8	2136.9	381.7	92.0	36.0	-59.1
S21-084	4237.1	2116.8	306.4	82.0	25.0	-57.0
S21-085	4208.0	2131.9	277.5	120.5	22.0	-53.1
S21-086	4207.8	2132.7	277.5	43.5	355.0	-47.0
S21-087	4207.1	2130.1	277.5	58.2	347.0	-66.0
S21-088	4189.2	2095.7	265.1	75.0	34.0	-50.0
S21-089	4459.7	2170.7	436.5	118.0	307.0	-71.0
S21-090	4459.7	2170.7	437.8	127.6	316.0	-58.0
S21-091	4459.7	2170.7	437.8	157.8	337.0	-69.0

S21-092	4459.7	2170.7	436.5	97.5	360.0	-53.1
S21-093	4459.7	2170.7	438.8	108.0	0.0	-77.1
S21-094	4459.7	2170.7	437.6	172.0	5.9	-49.9
S21-095	4459.7	2170.7	436.4	184.8	8.0	-59.0
S21-096	4459.7	2170.7	435.5	166.6	14.9	-51.0
S21-097	4459.7	2170.7	437.0	247.8	17.0	-64.8
S21-098	4459.7	2170.7	436.5	157.7	24.9	-53.1
S21-099	4459.7	2170.7	436.9	175.8	33.0	-58.9
S21-100	4499.7	2245.0	432.6	37.9	359.1	-54.0
S21-101	4501.2	2240.9	432.6	128.6	93.8	-62.2
S21-102	4495.4	2242.8	432.6	46.9	306.2	-60.3
S21-103	4522.5	2233.7	449.9	73.8	359.1	-62.1
S21-104	4524.4	2234.5	449.9	64.8	22.8	-52.1
S21-105	4418.3	2063.7	367.0	42.7	7.0	-45.1
UG21-111	4364.5	2047.7	320.5	179.0	309.0	-65.2
UG21-112	4365.3	2047.3	320.4	171.5	325.5	-75.2
UG21-113	4364.9	2047.9	321.8	92.5	341.8	-11.1
UG21-114	4364.8	2047.9	320.6	140.0	342.0	-64.1
UG21-115	4364.9	2047.7	320.4	155.0	341.9	-72.2
UG21-116	4365.0	2048.0	321.0	107.5	351.1	-55.0
UG21-117	4365.5	2048.1	321.8	106.6	356.0	-9.8
UG21-118	4365.6	2047.8	320.4	131.5	4.9	-66.9
UG21-119	4365.6	2048.2	321.3	105.0	5.9	-38.3
UG21-120	4365.6	2048.1	320.7	112.0	5.8	-56.0
UG21-121	4366.0	2048.3	321.7	48.0	12.0	-11.0
UG21-122	4932.0	2185.5	420.4	100.0	158.0	17.0
UG21-123	4931.7	2185.4	419.7	101.0	162.1	4.3
UG21-124	4931.6	2185.4	418.8	35.0	163.0	-25.1
UG21-125	4931.3	2185.4	419.2	150.0	169.0	-8.1
UG21-126	4931.1	2185.5	418.9	183.0	173.7	-25.8
UG21-127	4931.1	2185.4	419.2	137.0	175.4	-4.6
UG21-128	4930.9	2185.5	419.1	150.0	177.1	-13.6
UG21-129	4930.7	2185.5	418.8	190.0	183.0	-28.1
UG21-130	4930.7	2186.3	418.9	20.0	180.0	-21.0
UG21-131	4930.4	2185.5	418.7	134.0	186.0	-7.0
UG21-132	4931.7	2185.3	418.7	14.0	163.7	-25.0
UG21-133	4931.8	2185.4	419.0	179.0	165.9	-25.0
UG21-134	4706.7	2272.7	523.0	90.0	350.0	-40.2
UG21-135	4706.8	2272.8	523.6	90.0	352.0	-18.1
UG21-136	4706.7	2272.8	524.1	56.2	352.0	1.0
UG21-137	4707.4	2272.6	523.6	86.0	4.0	-24.1
UG21-138	4707.4	2272.7	524.5	68.0	4.1	11.0
UG21-139	4707.9	2271.8	522.7	140.5	5.0	-64.1
UG21-140	4707.9	2272.4	522.9	78.0	5.0	-45.1
UG21-141	4707.9	2272.6	523.9	88.0	5.0	-7.0
UG21-142	4708.7	2272.2	523.5	80.0	20.1	-22.1
UG21-143	4708.9	2272.2	524.6	9.0	27.0	12.1
UG21-144	4708.8	2272.2	523.8	53.5	27.0	-6.0
UG21-145	4708.6	2271.8	522.7	125.5	30.0	-56.0
UG21-146	4708.1	2272.5	523.6	52.0	40.0	-20.0
UG21-147	4366.1	2048.2	321.9	74.0	13.2	-10.9
UG21-148	4930.6	2185.5	418.9	156.0	182.8	-21.1
UG21-149	4789.6	2195.2	416.7	140.0	342.0	-9.2
UG21-150	4789.7	2195.3	416.8	146.0	346.0	-1.3
UG21-151	4789.7	2195.3	416.3	142.9	346.1	-20.0
UG21-152	4789.0	2195.0	416.1	38.0	349.4	-31.5

UG21-153	4788.9	2194.9	417.5	163.9	353.0	18.0
UG21-154	4789.6	2195.3	417.1	141.0	352.0	4.8
UG21-155	4789.1	2195.1	416.1	75.0	355.0	-38.8
UG21-156	4789.2	2195.2	416.5	132.0	357.1	-13.7
UG21-157	4790.1	2195.5	416.9	144.0	0.9	2.0
UG21-158	4790.1	2195.5	417.5	141.0	2.0	14.0
UG21-159	4790.1	2195.3	418.1	158.5	2.0	26.1
UG21-160	4790.0	2195.5	416.6	124.8	5.0	-11.0
UG21-161	4790.1	2195.5	416.2	131.7	8.1	-24.5
UG21-162	4790.2	2195.5	417.0	129.0	12.1	5.1
UG21-163	4790.3	2195.6	416.5	126.0	13.0	-16.0
UG21-164	4790.4	2195.5	416.5	135.0	19.0	-14.7
UG21-165	4789.6	2195.3	416.3	135.0	19.0	11.0
UG21-166	4790.9	2195.7	415.6	71.8	29.0	-39.1
UG21-167	4789.3	2195.2	416.1	160.0	350.0	-31.1
UG21-168	4707.6	2272.8	524.6	65.5	27.0	12.0
UG21-169	4673.9	2227.9	477.4	136.5	329.0	-7.0
UG21-170	4673.3	2228.1	476.8	144.4	330.0	-30.0
UG21-171	4671.9	2229.2	478.0	106.0	338.0	-18.1
UG21-172	4671.9	2229.2	477.0	136.0	338.1	-18.1
UG21-173	4671.9	2229.1	477.5	143.5	340.0	-4.1
UG21-174	4672.2	2229.1	477.9	128.0	346.1	5.9
UG21-175	4672.2	2229.2	477.6	131.0	348.0	-2.1
UG21-176	4672.2	2229.2	477.2	134.0	350.0	-12.1
UG21-177	4672.2	2229.1	476.9	145.0	349.8	-23.9
UG21-178	4673.5	2227.7	478.8	70.0	360.0	29.1
UG21-179	4673.5	2227.7	478.6	61.0	360.0	23.0
UG21-180	4673.3	2228.1	478.0	136.5	0.0	5.0
UG21-181	4673.3	2228.4	477.3	129.0	360.0	-7.0
UG21-182	4673.4	2228.2	477.0	130.0	0.0	-30.0
UG21-183	4673.6	2228.1	478.2	141.0	2.0	14.1
UG21-184	4673.6	2228.1	476.7	130.0	12.0	-35.0
UG21-185	4673.7	2227.7	478.8	61.0	15.0	29.3
UG21-186	4673.8	2228.0	478.0	78.0	14.7	10.4
UG21-187	4673.4	2228.2	477.4	130.5	20.1	-15.1
UG21-188	4673.6	2228.1	478.2	78.0	24.9	-23.0
UG21-189	4673.2	2228.4	477.7	72.0	35.0	-0.1
UG21-190	4845.7	2192.1	416.8	146.6	352.5	23.0
UG21-191	4845.7	2192.1	416.8	135.0	0.1	7.1
UG21-192	4845.7	2192.1	416.8	131.5	4.1	13.1
UG21-193	4845.7	2192.1	416.8	132.0	356.0	-4.2
UG21-194	4845.7	2192.1	416.8	126.0	4.1	1.1
UG21-195	4845.7	2192.1	416.8	123.8	10.0	-4.0
UG21-196	4845.7	2192.1	416.8	120.0	4.0	-12.1
UG21-197	4845.7	2192.1	416.8	137.8	10.0	19.0
UG21-198	4845.7	2192.1	416.8	129.0	10.2	7.3
UG21-199	4845.7	2186.2	417.5	162.0	187.0	-6.0
UG21-200	4845.7	2186.2	417.5	159.0	175.6	6.1
UG21-201	4787.6	2307.6	537.8	64.0	177.3	28.7
UG21-202	4787.5	2307.8	538.7	65.0	177.3	51.2
UG21-203	4800.1	2235.8	499.5	25.0	179.2	11.9
UG21-204	4799.9	2236.0	499.8	50.5	181.6	20.6
UG21-205	4799.9	2236.6	500.4	51.5	180.6	36.1
UG21-206	4762.6	2220.9	492.3	90.0	358.2	17.5
UG21-207	4762.8	2214.5	492.6	61.5	180.7	2.9
UG21-208	4787.7	2307.5	537.9	76.0	177.3	28.7

UG21-209	4845.7	2186.2	417.5	144.0	186.0	6.0
UG21-210	4845.7	2186.2	417.5	146.0	186.0	15.1
UG21-211	4800.1	2235.7	499.4	60.5	180.2	11.9
UG21-212	4887.6	2297.3	505.8	21.0	178.6	-28.3
UG21-213	4887.6	2299.0	505.4	60.5	181.0	-51.7
UG21-214	4838.7	2290.2	507.9	37.0	185.9	29.7
UG21-215	4838.7	2290.2	508.1	90.0	188.9	29.7
UG21-215-A	4838.5	2289.6	507.5	139.0	188.9	29.7
UG21-216	4887.6	2297.3	505.8	61.5	180.1	-28.2
UG21-217	4881.8	2302.4	506.6	9.0	359.0	-0.2
UG21-218	4845.7	2186.2	417.5	15.1	172.1	-51.7
UG21-219	4845.7	2186.2	417.5	39.0	177.0	-16.0
UG21-220	4845.7	2186.2	417.5	162.0	179.0	-8.9
UG21-221	4845.7	2186.2	417.5	69.0	189.7	23.1
UG21-222	4845.7	2186.2	417.5	63.1	172.1	-23.9
UG21-223	4845.7	2186.2	417.5	48.9	172.1	-24.0
UG21-224	4845.7	2186.2	416.7	33.4	172.1	-24.1
UG21-225	4845.7	2186.2	417.5	135.0	175.4	-21.9
UG21-226	4845.7	2186.2	417.5	162.0	180.0	-15.9
UG21-227	4845.7	2186.2	417.5	138.3	190.0	20.0
UG21-228	4845.7	2186.2	417.5	36.0	175.0	-21.9
UG21-229	4845.7	2186.2	417.5	193.0	177.0	-20.0